



Ɔwofoɔ Hokwan Ho Mmara

ma Borɔfo Asuafoɔ/Kasa Ahodoɔ Asuafoɔ

CONNECTICUT MANTAM NWOMASUA ASOEE

Sɛdɛe [P.A.23-150 Ɔfa 17 kyere no](#), Ɔman Nwomasua Badwa no betwerɛ hokwan ahodoɛ a awofɛ anaa won a wɔhwɛ kasa hodoɔ pii asuafoɔ so de ahwɛ ahunu sɛ wɔabo awofɛ ne asuafoɔ a wote saa no hokwan ahodoɔ ho ban yie na wɔabo won ho ban wo kasa mmieniu nwomasua a wode ma a ɛwo mmara titire no ti 164 ase, ne hokwan ahodoɔ ho mmara yi a wɔbɛkyɛ wɔ awofɛ anaa ahwɛfoɔ no kasa titire mu.

Wei kyere sɛ, sɛdɛe [P.A.23-150 Ɔfa 17 kyere no](#), Ɔman Nwomasua Badwa no behyehye hokwan ahodoɔ a ɛda adi pefee ama awofɛ anaa asuafoɔ a wɔresua kasa ahodoɔ ahwɛfoɔ. Saa nhyehyɛe yi behwe sɛ wɔbɛkora saa awofɛ ne asuafoɔ yi hokwan ahodoɔ so na wɔabo won ho ban berɛ a wɔanya kasa mmieniu nkyerɛkyere sɛdɛe wɔaka ho asem wo Ti 164 a ɛwo daadaa mmara mu no. Wode hokwan ahodoɔ a wɔahyehye no bɛma awofɛ anaa ahwɛfoɔ wo kasa a wote ase yie no mu.

Wo sukuu afe a ɛfiri aseɛ Kitawonsa 1, 2024, ne sukuu afe biara a ɛdi eno akyi no, mpotam ne ɔmantam nwomasua badwa biara a ɛde kasa mmieniu nkyerɛkyere anaa Borɔfo kasa sɛ kasa foforo nhyehyɛe ma no be:

1. ma asuafoɔ a wɔfata no awofɛ ne won ahwɛfoɔ no kasa ahodoɔ suani hokwan ho mmara no bi a ɛwo awofɛ ne ahwɛfoɔ a wote saa no kasa titire mu no, na
2. wɔade kasa ahodoɔ suani hokwan ho mmara no bi ato badwa a ete saa no wɛbsaet so na obiara nsa aka bi.

Wei kyere sɛ, ɛfiri Kitawonsa 1, 2024, ne mfɛɛ a ɛdi akyre no, ɛsɛ sɛ mpotam ne mantam mu nwomasua badwa biara a ɛde kasa mmieniu nkyerɛkyere anaa Borɔfo kasa sɛ kasa foforo nhyehyɛe ma:

1. **Ma asuafoɔ a wɔfata no awofɛ ne won ahwɛfoɔ no kasa ahodoɔ suani hokwan ho mmara no bi a ɛwo awofɛ ne ahwɛfoɔ a wote saa no kasa titire mu no.**
2. **Ma obiara nsa ka kasa ahodoɔ suani hokwan ho mmara no bi wo badwa no wɛbsaet so.**

Weinom ne mpaemuka a ɛwo Borɔfo Suani/Kasa Ahodoɔ Suani Hokwan Mmara no mu

1. Hokwan a Borɔfo suani/ kasa ahodoɔ pii suani wo sɛ ɔko aban sukuu wo ɔman no mu a saa osuani no atutena tebea anaa osuani a ɔte saa no awofɛ anaa ne hwɛfoɔ no atutena tebea mfa ho.

Wei kyere sɛ obi a osua Borɔfo kasa anaa obi a ɔka kasa ahodoɔ pii wo ho kwan sɛ ɔko aban sukuu bi mu wo ɔman no mu, sɛ saa osuani no anaa n'awofɛ/ahwɛfoɔ no ye atutenafoɔ mpo a.

2. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoɔ pii suani ɔwofoɔ anaa ɔhwɛfoɔ wo sɛ ɔbɛtwɛrɛ saa osuani no din wo aban sukuu mu a ɛnhia sɛ ɔde atutenafoɔ ho nkrataa bɛma, a Asetenam Banbo nɔma, visa nkrataa anaa ɔmanba ho adanseɛ ka ho, nanso ɛnye ne nyinaa ne no.

Wei kyere sɛ ɔwofoɔ anaa ɔhwɛfoɔ a ɔhwɛ osuani bi a ɔresua Borɔfo kasa anaa ɔka kasa ahodoɔ betumi atwerɛ ne ba no din wo aban sukuu mu a ɛnhia sɛ ɔde atutenafoɔ ho nkrataa biara te sɛ Asetenam Bambɔ nɔma, visa nkrataa, anaa adanseɛ a ɛkyere sɛ ɔye ɔmanba ma.

3. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoɔ pii suani wo sɛ ɔnya nkyerɛaseɛ dwumadie a (A) nsem asekyerɛfoɔ a ɔwo ho ankasa anaa ɔnam telefon so anaa ɛnam intanet so teknɔlogyi kwan so, anaa (B) ɛnam Intanet wɛbsaet anaa elɛtrɔnik aplikeshon foforo so de ma a Ɔman Nwomasua Badwa no apene so, wo nkitahodie a ɛho hia a wone akyerɛkyerɛfoɔ ne adwuma so ahwɛfoɔ reyɛ, a deɛ ɛka ho ne, nanso ɛnye ne nyinaa, awofɛ akyerɛkyerɛfoɔ nhyiamu, nhyiamu a wone sukuu a osuani a ɔte saa ko mu no so ahwɛfoɔ ye, ne nhyiamu a wɔhyɛ no nso yie a wɔye no daa anaa nhyiamu soronko a nwomasua badwa anaa nhyiamu a wɔaye ho nhyehyɛe a wone nwomasua kuoba anaa won a wɔhwɛ sukuuni a ɔte saa no mufoɔ bɛye, sɛdɛe mmara yi nkyekyemu 18 kyere no.

Wei kyere sɛ Borɔfo suani/kasa ahodoɔ pii suani wo ho kwan sɛ ɔnya mmoa wo nkyerɛaseɛ mu wo nhyiamu a ɛho hia a ɛfa asuafoɔ nwomasua ho. Saa mmoa yi betumi afiri nsem asekyerɛfoɔ bi ho ankasa, telefon so, anaa kɔmputa so. Ɔye ma nkɔmmɔbo a ɛho hia a wone akyerɛkyerɛfoɔ ne sukuu akannifoɔ bɛbo, te sɛ awofɛ ne akyerɛkyerɛfoɔ nhyiamu anaa nhyiamu a wone sukuu no so ahwɛfoɔ ye. Wei te saa sɛdɛe mmara bi fa potee bi a wɔfrɛ no mmara yi nkyekyem 18 kyere.

4. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo se ɔde ne ho hƳe kasa mmieniu nkyerɛkyerɛ nhyehyɛɛ bi a mpotam ho anaa ɔmantam nwomasua badwa no de ma mu berɛ a asuafoƆ a wɔfata aduonu anaa deɛ ɛboro saa wo ho a wɔakyekye won mu se wɔdɔso wo kasa bi mu, a ɛnye Borɔfo kasa mu, se osuani a ɔte saa no, sedee mmara a ɛwo ɔfa 10-17f mu no kyere no.

Wei kyere se Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo hokwan se ɔde ne ho hƳe kasa mmieniu nkyerɛkyere nhyehyɛɛ mu se wɔhwɛwɛ bi wo sukuu no mu a. Wei gyina mmara a ɛwo ɔfa 10-17f a ɛwo daa mmara no so.

5. Hokwan a Borɔfo Suani/kasa hodoƆ pii suani ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ wo se ɔnya amanneɛbo a wɔatwere, wo Borɔfo kasa ne ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ a ɔte saa kasa titire nyinaa mu, se saa osuani no fata se ɔde ne ho hƳe kasa mmieniu nkyerɛkyere anaa Borɔfo kasa nhyehyɛɛ mu se a kasa ho nhyehyɛɛ foforo a mpotam anaa ɔmantam nwomasua badwa no de ma.

Wei kyere se ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ a ɔhwɛ osuani bi a ɔresua Borɔfo kasa anaa ɔka kasa ahodoƆ pii wo ho kwan se ɔnya amanneɛbo a wɔatwere wo Borɔfo ne kasa a wote aseɛ paa mu de aka akyerɛ won se won ba betumi akoka kasa mmieniu adesua anaa Borɔfo kasa ho se kasa ho nhyehyɛɛ foforo a ɔmantam no de ma.

6. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani ne osuani a ɔte saa no ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ wo se wɔnya akwankyerɛ nhyiamu a edi mu, wo kasa titire a osuani ne ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ a ɔte saa no ka mu, firi mpotam anaa ɔmantam nwomasua badwa a ede nsem ma no ho a ɛfa ɔman gyinapɛn, sɔhwɛ ne akwanhwɛ a ɛwo sukuu no mu ma Borɔfo suani/kasa pii suani asuafoƆ, ne botaeɛ ne ahwehwɛdeɛ ahodoƆ a ɛfa kasa mmieniu nkyerɛkyerɛ nhyehyɛɛ ne Borɔfo se kasa foforo ho, ansa na wode won ho ahyɛ nhyehyɛɛ a ɛte saa a ɛfa kasa mmieniu adesua anaa Borɔfo kasa te se kasa foforo mu.

Wei kyere se asuafoƆ a woresua Borɔfo kasa ne won awoforo anaa won a wɔhwɛ won no wo ho kwan se wɔko nhyiamu a ɛboa wo won kasa a wote aseɛ paa mu. Mpotam sukuu badwa no na ɛbyeɛ saa nhyiamu yi ho nhyehyɛɛ na ɛbɛma won nsem a ɛfa ɔman no gyinapɛn, sɔhwɛ, ne deɛ wɔhwɛ kwan wo sukuu no mu ma asuafoƆ a woresua Borɔfo anaa wɔka kasa ahodoƆ. Wɔbesane nso asua botaeɛ ne mmara a ɛfa kasa mmieniu nkyerɛkyere ne Borɔfo kasa se kasa foforo nhyehyɛɛ ho ansa na wɔabɛka saa nhyehyɛɛ yi ho.

7. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wofoƆ anaa hwɛfoƆ wo se ɔnya nsem a ɛfa nkɔsoo a aba wo osuani a ɔte saa Borɔfo kasa nkɔsoo ene ne nya mu ho.

Wei kyere se ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ a ɔhwɛ osuani bi a ɔresua Borɔfo kasa anaa ɔka kasa ahodoƆ pii wo ho kwan se ɔnya nsem foforo ne nsem a ɛfa sedee ne ba no reye adeɛ wo ne Borɔfo kasa ho nimdee a ɔbetu mpon mu.

8. Hokwan a Borɔfo osuani/kasa hodoƆ suani pii ne osuani a ɔte saa no ɔwofoƆ anaa ɔhwɛfoƆ wo se wone sukuu adwumayefoƆ hyiam susu osuani a ɔte saa Borɔfo kasa nkɔsoo ene ne nya ho.

Wei kyere se asuafoƆ a woresua Borɔfo kasa anaa woka kasa ahodoƆ pii ne won awoforo anaa won a wɔhwɛ won no wo ho kwan se wone sukuu adwumayefoƆ hyia fa sedee osuani no resua Borɔfo kasa yie na ɔrema won kasa ho nimdee atu mpon.

9. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo se wode no beto kasa mmieniu nkyerɛkyere nhyehyɛɛ anaa Borɔfo se kasa foforo mu, se mpotam anaa ɔmantam nwomasua badwa no de ma a.

Wei kyere se Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo hokwan se ɔde ne ho hƳe kasa mmieniu nkyerɛkyere nhyehyɛɛ mu se mpotam sukuu no de ma a.

10. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii wo se ɔbɛnya kwan a eye pe wo sukuu nhyehyɛɛ a ɛwo gyinapɛn mu nyinaa mu.

Wei kyere se Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo ho kwan se ɔnya hokwan koro no ara de ne ho hƳe sukuu dwumadie nyinaa mu ma won gyinapɛn mu.

11. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo se ɔbɛnya kwan ako adesua titire a ɛwo gyinapɛn nyinaa mu pɛpɛpɛ.

Wei kyere se Borɔfo sani/kasa ahodoƆ pii suani wo ho kwan se ɔsua adesuaeɛ a eho hia no nyinaa wo won gyinapɛn mu, te se asuafoƆ afororo.

12. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wo se ɔnya afe afe kasa mu nimdee sɔhwɛ.

Wei kyere se obi a osua Borɔfo kasa anaa obi a ɔka kasa ahodoƆ pii wo ho kwan se ɔye kasa ho sɔhwɛ afe biara de hunu sedee ɔreyɛ adeɛ wo ne kasa ho nimdee mu.

13. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wɔ sɛ ɔnya mmoa dwumadie a ene dwumadie nhyehyɛɛ biara a sukuu anaa sukuu mantam no de ma asuafoƆ nyinaa hyia.

Wei kyere sɛ Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wɔ ho kwan sɛ ɔnya mmoa foforo (enam dwumadie a ɔde ne ho behye mu) a ene nhyehyɛɛ a sukuu anaa sukuu mantam no de boa asuafoƆ nyinaa no hyia.

14. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wɔ sɛ ɔbɛko so ne afe biara atwere ne din wɔ kasa mmieniu nkyerɛkyere nhyehyɛɛ anaa Borɔfo kasa sɛ kasa foforo mu bere a saa osuani no da so ara ye osuani a ɔfata, sɛdeɛ wɔakyerɛkyere mu wɔ ɔfa 10-17e a ewo daa mmara mu no.

Wei kyere sɛ obi a osua Borɔfo anaa obi a ɔka kasa ahodoƆ bɛtumi atena kasa mmieniu adesua anaa Borɔfo kasa sɛ kasa foforo nhyehyɛɛ mu afe biara bere dodoo a woda so ara fata, sɛdeɛ wɔakyerɛkyere mu wɔ nkyekyemu 10-17e a ewo daa mmara no mu no.

15. Hokwan a Borɔfo suani/kasa ahodoƆ pii suani wofoo anaa hwefoo wɔ sɛ wone Nwomasua Asoee di nkitaho fa nsemmsa anaa nsem biara a ehaw no a efa hokwan a saa osuani no wɔ sɛ ɔnya kasa ahodoƆ osuani dwumadie ho anaa dabere a ewo ho ma saa osuani anaa ɔwofoƆ anaa ɔhwefoo, a nsem a efa biara ho ka ho, ne nsem a efa ɔkwan biara a wobefa so aye adwuma esiane sɛ nhomasua bagua no ntumi mfa nnwuma anaa dabere a ete saa mma anaase wonhwe sɛ ebeba no ho.

Wei kyere sɛ ɔwofoƆ anaa ɔhwefoo a ɔhwe Borɔfo kasa suani anaa osuani a ɔka kasa ahodoƆ bɛtumi ako Nwomasua Asoee no nkyen sɛ wɔwo nsemmsa anaa nsem bi a ehaw won wɔ hokwan a won ba wɔ sɛ ɔnya nnwuma anaa mmoa ma kasa sua ho a. Deɛ eka wei ho ne sɛ wobehunu deɛ wobɛtumi aye sɛ sukuu badwa no amfa nnwuma anaa mmoa a eɛ sɛ woye no amma a.